



EUR EURO SPOT PRICE 1.2181

Range 9/19/05 to 3/17/06 Period D Daily Market Y mid/trd

DATE	PRICE	DATE	PRICE
F 3/17	1.2181	F 2/24	1.1878
T 3/16	1.2174	T 2/23	1.1923
W 3/15	1.2050	W 2/22	1.1923
T 3/14	1.2016	T 2/21	1.1914
M 3/13	1.1974	M 2/20	1.1946
F 3/10	1.1894	F 2/17	1.1909
T 3/9	1.1909	T 2/16	1.1881
W 3/8	1.1928	W 2/15	1.1881
T 3/7	1.1889	T 2/14	1.1897
M 3/6	1.1996	M 2/13	1.1902
F 3/3	1.2025	F 2/10	1.1919
T 3/2	1.2012	T 2/9	1.1974
W 3/1	1.1913	W 2/8	1.1944
T 2/28	1.1923	T 2/7	1.1974
M 2/27	1.1853	M 2/6	1.1962

**Izvještaj sa
međunarodnog finansijskog tržišta
(23. februar 2026 - 02. mart 2026)**

BLOOMBERG NEWS AUDIO/VIDEO
Search Audio/Video 3/17/06 19:27:27

Bankinvest's Broby: Softbank, Vodafone, L'Oréal, Body Shop
ICAP's Smith: U.S. European Bonds, Fed Rates and Strategy
FidMar's Bennett: U.S. Dollar, Fed Policy, Euro, Yen
U.S. Comptroller General Walker: Fiscal Policy and Deficit
Commonwealth Bank's Thutell: Oil Prices, Iraq
Sergei's General's: Russia, U.S. Economy
Daniel Broby, chief investment officer, Bankinvest, talks about Softbank Corp's agreement to acquire Vodafone Group Plc
Bear Stearns Teleconference: Fiscal Policy, U.S. Budget
Microsoft's Ballmer: Stock Performance, Strategy, Products

Bloomberg TV Live Bloomberg Radio Live All Audio/Video Reports

LIVE <GO> Events

	Date	Time	Language	Type
14) Legal & General Teleconference: Full-Year Earnings	3/17	Now Playing	English	CL
15) UBS Warburg's Hickson: Outlook for Steel Industry	3/17	Now Playing	English	CL
16) European Commission: Daily News Conference	3/17	20:00 - 20:30	English	Y
17) Egypt's Mubarak: Sale of State-Owned Businesses	3/17	21:05 - 21:20	English	Y
18) Borders Group Teleconference: 4th-Qtr Results	3/17	22:00 - 23:00	English	CL
19) AIG Teleconference About Fourth-Quarter Results	3/17	22:30 - 23:30	English	CL

Australia 61 2 9777 8800 Brazil 55 11 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 920410
Hong Kong 852 2397 6000 Japan 81 3 3201 6900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 316 2000 Copyright 2006 Bloomberg L.P.
6615-561-3 17-Mar-06 19:27:28

USD INTEREST RATE

Ticker	Bid	Ask	Mid	Chng
US Semi 30/360				
2) 2 YR	5.0670	5.0800	5.0755	+0.0305
3) 3 YR	5.0500	5.0720	5.0610	+0.0330
4) 4 YR	5.0620	5.0740	5.0680	+0.0250
5) 5 YR	5.0860	5.0920	5.0890	+0.0235
6) 6 YR	5.1100	5.1130	5.1105	+0.0170
7) 7 YR	5.1300	5.1350	5.1325	+0.0170
8) 8 YR	5.1470	5.1530	5.1500	+0.0160
9) 9 YR	5.1620	5.1680	5.1640	+0.0135
10) 10 YR	5.1780	5.1830	5.1805	+0.0175
11) 15 YR	5.2370	5.2430	5.2400	+0.0145
12) 20 YR	5.2670	5.2720	5.2690	+0.0130
13) 30 YR	5.2750	5.2840	5.2795	+0.0190

US SPREADS

22) 2 YR	42.88	44.13	43.50	--
23) 3 YR	41.50	42.75	42.13	-0.17
24) 4 YR	44.38	45.63	45.00	-0.10
25) 5 YR	48.25	49.25	48.75	+0.25
26) 6 YR	49.50	50.50	50.00	+0.30
27) 7 YR	50.50	51.50	51.00	+0.40
28) 8 YR	51.13	52.13	51.63	+0.33
29) 9 YR	51.75	52.75	52.25	+0.45
30) 10 YR	52.25	53.25	52.75	+0.50
31) 15 YR	57.00	58.00	57.50	+0.50
32) 20 YR	58.63	59.88	59.25	+0.15
33) 30 YR	57.38	58.63	58.00	+0.20


Change on day
IYC4 I48<GO>
Change on Month
IYC6 I48<GO>
For US Govt Yield Curve, type {IYC1 I2
For US swap Curve, type {IYC1 I52 <G

Page 1 Page 2 Page 3

Nedjeljni pregled kratkih vijesti

- Cijena zlata je u ovoj izvještajnoj nedelji porasla sa \$5.107,69 na \$5.278,93 za uncu. Rast cijene bio je posljedica neizvjesnosti u vezi sa trgovinskom politikom SAD-a i pojačanih tenzija na Bliskom istoku.
- Cijena nafte je u ovoj nedelji porasla sa \$71,01 na \$73,91 za barel.
- Lagarde je ponovila da je monetarna politika na „dobrom mjestu“ i poručila da ECB mora da bude agilna i da donosi odluke od sastanka do sastanka. Upitana o nedavnim glasinama o potencijalnom odlasku, rekla je da je njen „osnovni scenario“ da završi svoju „misiju“.
- Predsjednik SAD-a je u svom godišnjem govoru u Kongresu o stanju nacije kritikovao odluku Vrhovnog suda o suspenziji recipročnih tarifa. On je rekao da je će SAD biti „veće, bolje, bogatije, jače nego ikada prije“. Odluka Vrhovnog suda je „veoma nesrećna“, ali „gotovo sve zemlje“ žele da zadrže dogovore koji su na snazi; tarife su možda „malo kompleksnije“, ali djelovanje kongresa neće biti neophodno.
- U subotu su SAD i Izrael izveli napade na stotine ciljeva u Iranu, pri čemu je ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, a Teheran je proglasio 40 dana žalosti i obećao odmazdu. Iran je uzvratio raketama i dronovima na Izrael, američke baze i zemlje Persijskog zaliva, dok su države širom regiona zatvorile vazdušni proctor, a mediji su prenijeli da su eksplozije pogodile Izrael, Emirate, Katar, Bahrein i Kuvajt. Tri američka vojnika su poginula, a sukobi su izazvali poremećaje u transportu nafte kroz Hormuški moreuz, što je dovelo do rasta cijene i povećanja proizvodnje OPEC+. Velika Britanija je putem premijera Starmera dozvolila SAD-u korištenje svojih baza, ali se neće uključivati u direktne vojne napade, dok su izraelske operacije proširene i na borce Hezbolaha u Libanu. Indirektno je pogođen i Kipar kroz vojnu bazu Velike Britanije koja se nalazi na južnoj obali ostrva. Globalni investitori su se povukli u sigurna utočišta poput zlata, dolara i švajcarskog franka, a situacija u regionu i dalje ostaje izrazito napeta. Iz tog razloga je švajcarski franak skočio na najviši nivo u više od decenije u odnosu na euro.

EUR/USD



Kurs EUR/USD je u ovoj nedelji zabilježio rast, mada je tokom nedelje imao neujednačen trend. U ponedjeljak je kurs porastao, da bi se do kraja dana vratio na početni nivo. Nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio odluku o recipročnim tarifama predsjednika Trampa, predsjednik Trump je najavio da neće odustati od svoje ključne trgovinske politike, uključujući najave novih tarifa, što je uzrokovalo neizvjesnost na tržištima. Narednog dana se kurs nije značajnije mijenjao. U srijedu je kurs imao rastući trend, kako su Trampove najave o mogućem uvođenju tarifa do 15% vršile pritisak na dolar. U četvrtak je kurs imao silazni trend. Finalni podatak o inflaciji euro zone u januaru, objavljen dan ranije, potvrdio je da je inflacija ispod cilja ECB-a od 2%, što je uticalo na slabljenje eura, dok je podatak o manjem od očekivanja rastu broja zahtjeva nezaposlenih za dobijanje socijalne pomoći u SAD-u pružio podršku dolaru. Posljednjeg dana u nedelji uslijedio je oporavak kursa. Iako je tog dana objavljeno da je indeks proizvodnih cijena u SAD-u premašio očekivanja, dolar je oslabio uslijed pada cijena akcija na američkim berzama i povećanog opreza investitora.

EUR/GBP



Kurs EUR/GBP je tokom prva tri dana imao trend blagog pada. Do ovog pada je došlo kako je članica komiteta za monetarnu politiku Banke Engleske, Megan Grin, pozvala na usporavanje tempa daljeg smanjenja kamatnih stopa, kako bi se osigurala održivost inflacije. Od četvrtka kurs počinje oštro da raste kako je objavljeno da su kompanije u Velikoj Britaniji izrazile zabrinutost u pogledu rasta troškova poslovanja zbog novog zakonodavstva o zapošljavanju. Pad se nastavio i u petak nakon pobjede Zelene stranke na vanrednim izborima u Mančesteru, što predstavlja izazov za lidera laburista, Kira Starmera, od strane lijevog krila njegove partije.

EUR/JPY



Kurs EUR/JPY je prošle nedelje porastao. U ponedjeljak je kurs bio prilično stabilan, dok je naredna dva dana imao rastući trend. Glavni razlog rasta kursa je slabljenje jena uzrokovano povećanim pritiscima na Banku Japana da odloži dalja povećanja kamatnih stopa. Premijerka Japana, Sanae Takaichi, je tokom sastanka sa guvernerom BoJ-a, Kazuo Uedom, izrazila zabrinutost po ovom pitanju, nakon čega je predložila da akademici Toihiro Asada i Ajano Sato budu imenovani za članove Komiteta monetarne politike BoJ-a. Ova odluka ukazuje na potencijalni uticaj vlade na smjer monetarne politike, jer su oboje poznati kao zagovornici podsticajne ekonomske politike. Iako je u četvrtak jen pokazivao znakove oporavka nakon što je član borda BoJ-a, Hajime Takata, ponovio svoj poziv na povećanje referentne kamatne stope, u petak je ponovo oslabio kako podatak o stopi inflacije u Tokiju dodatno komplikuje ovu odluku. Potrošačke cijene, kada se isključe svježih prehrambenih proizvoda, su u februaru porasle 1.8%, što je ispod cilja Banke Japana.

**Tabela br.1 Kursevi
najznačajnijih valuta**

	23.02.2026.¹	27.02.2026.²	% Promjena
EUR/USD	1.1773	1.1812	0.33
EUR/GBP	0.87425	0.87642	0.25
EUR/JPY	182.51	184.36	1.01
EUR/AUD	1.66875	1.65939	-0.56
EUR/CHF	0.91258	0.90853	-0.44
USD/JPY	155.01	156.05	0.67
GBP/USD	1.3465	1.3482	0.13

**Tabela br.2 Pregled
referentnih kamatnih
stopa vodećih
centralnih banaka**

Centralna banka	Referentna kamatna stopa	Visina referentne kamatne stope	Naredno zasijedanje
European Central Bank (ECB)	„ECB main refinancing rate“	2.15%	19.03.2026.
Federal Reserves (Fed)	„Federal Funds Target Rate“	3.75%	18.03.2026.
Bank of Japan (BoJ)	„Overnight Call Rate“	0.75%	19.03.2026.
Bank of England (BoE)	„Official Bank Rate“	3.75%	19.03.2026.
Swiss National Bank (SNB)	„Libor Target Rate“	0.00%	19.03.2026.
Bank of Canada (BoC)	„Target Overnight Rate“	2.25%	18.03.2026.
Reserve Bank of Australia (RBA)	„Cash Rate Target“	3.85%	17.03.2026.

**Tabela br.3 ESTR i
Euribor**

	23.02.2026.¹	27.02.2026.²	Promjena u baznim poenima
ESTR	1.9320	1.930	-0.2
Euribor 1w	1.884	1.876	-0.8
Euribor 1m	1.942	1.943	0.1
Euribor 3m	2.024	2.013	-1.1
Euribor 6m	2.141	2.128	-1.3
Euribor 12m	2.205	2.222	1.7

¹ Vrijednost na otvaranju tržišta u ponedjeljak.

² Vrijednost na zatvaranju tržišta u petak.

Tabela br.4 Ekonomski indikatori u periodu od 23.02.2026 – 27.02.2026.

Zemlja	Indikator	Period	Očekivana vrijednost	Aktuelna vrijednost	Prethodna vrijednost
Euro zona	Indeks potrošačkih cijena (CPI) Procjenjuje promjene u troškovima života, mjereći promjene cijena u korpi potrošačkih dobara i usluga, koje koristi prosječno domaćinstvo.	Januar F MoM% YoY%	-0.5% 1.7%	-0.6% 1.7%	-0.5% 1.7%
Njemačka	IFO indeks poslovne klime (IFO Business climate) Mjesečno istraživanje firmi u Njemačkoj (u oblasti proizvodnje, građevine, veleprodaje i maloprodaje), u pogledu trenutne poslovne klime i očekivanja za narednih 6 mjeseci. Obzirom da je Njemačka „odgovorna“ za ¼ ukupnog BDP-a euro zone, ovaj pokazatelj je značajan indikator ekonomskog zdravlja euro zone kao cjeline.	Februar	88.3	88.6	87.6
	Indeks uvoznih cijena (Import Price Index) Indeks pokazuje promjene u cijenama za uvoz za mjesec dana. To je pokazatelj inflacije. Pošto se kod obračunavanja indeksa potrošačkih cijena (CPI) uzimaju u obzir cijene uvezenih roba i usluga, to ovo značenje karakteriše ulogu cijena za uvoz u ukupnoj slici promjena maloprodajnih cijena u "korpi" roba i usluga.	Januar MoM% YoY%	0.6% -0.1%	1.1% -2.3%	-0.1% -2.3%
Francuska	Poslovno povjerenja (Business Confidence) Ovaj indikator je zasnovan na očekivanjima u pogledu novih narudžbi i utisaka o generalnoj ekonomskoj situaciji, pa je veća vrijednost indikatora obično praćena rastom investicija koje vode većem nivou outputa.	Februar	99	97	99
	Indeks potrošačkih cijena (CPI) Procjenjuje promjene u troškovima života, mjereći promjene cijena u korpi potrošačkih dobara i usluga, koje koristi prosječno domaćinstvo.	Februar P MoM% YoY%	0.5% 0.8%	0.7% 1.0%	-0.3% 0.3%
Japan	Maloprodaja (Retail Sales) Indikator prati prodaju nove i korišćene robe širom javnosti za ličnu potrošnju ili potrošnju domaćinstva.	Januar MoM% YoY%	1.5% 0.1%	4.1% 1.8%	-2.0% -0.9%
	Industrijska Proizvodnja (Industrial production) Mjeri proizvodni output sektora za energetiku, fabrika i rudnika.	Januar MoM% YoY%	5.5% 5.0%	2.2% 2.3%	-0.1% 2.6%
SAD	Fabričke narudžbe (Factory Orders) Fabričke narudžbe obezbjeđuju dosta opsežan pogled na proizvodni sektor.	Decembar	-0.7%	-0.7%	2.7%
	Novi zahtjevi nezaposlenih za primanje socijalne pomoći (Initial Jobless Claims) Mjeri broj ljudi koji primaju naknade za nezaposlene.	Februar 21	216k	212k	206k

Skraćenice: P-preliminarni podaci, F-finalni podaci, S-druga procjena, T-treća i konačna procjena, k-hiljada, b-milijarda, SA-usklađeno za sezonska kolebanja, WDA-usklađeno za radne dane, A-aktuelno.

EVROPSKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA



Prinos na 10-godišnje njemačke državne obveznice u ovoj izvještajnoj nedelji je pao sa 2.71% na 2.64%. U ponedjeljak je prinos pao samo 1bp, u utorak i srijedu se prinos blago kolebao (u prosjeku 2.70%), da bi posljednja dva dana slabio. Član Upravnog savjeta, Boris Vujčić, je rekao da ECB mora ostati oprezna zbog postojećih rizika uprkos tome što su zvaničnici ponovo preuzeli kontrolu nad cijenama. Vujčić je razgovarao sa zakonodavcima EU prije očekivane potvrde za sledećeg potpredsjednika ECB-a. Prinos je na samom kraju nedelje slabio zbog pada cijena akcija na američkom tržištu. Na kraju nedelje prinos se našao na najnižem nivou od 2.64%.

AMERIČKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA



Prinos na 10-godišnje američke državne obveznice je u ovoj nedelji pao sa 4.08% na 3.93%. Investitori su ponedjeljak procjenjivali najavu Bijele kuće da bi postojeće carine mogle biti zamijenjene novom, jedinstvenom carinom od 15% na sav uvoz u SAD-u, što je dovelo do pada prinosa. U utorak i srijedu prinos nije bilježio značajnije promjene, a posljednja dva dana je nastavio da slabi zbog pada cijena akcija američkih tehnoloških kompanija i rastućih globalnih rizika. Kako su se trgovci "okretali" prema državnim obveznicama zbog sigurnosti i likvidnosti, prinos na 10-godišnje obveznice je u petak pao ispod 4% prvi put od novembra 2025. godine.

ZLATO



Cijena zlata je u ovoj izvještajnoj nedelji porasla sa \$5.107,69 na \$5.278,93 za uncu. Rast cijene bio je posljedica neizvjesnosti u vezi sa trgovinskom politikom SAD-a i pojačanih tenzija na Bliskom istoku. Nakon što je Vrhovni sud SAD-a poništio odluku o recipročnim tarifama predsjednika Trampa, njegova administracija je nastavila sa potezima usmjerenim na očuvanje tarifne agende. Tramp je izjavio da će, u skladu sa Trgovinskim zakonom iz 1974. godine, uvesti carine do 15%, istovremeno upozorivši druge zemlje da ne odustaju od nedavnih trgovinskih dogovora sa SAD-om, uz prijetnju uvođenja viših carina prema drugim zakonskim osnovama. Dodatnu neizvjesnost izazvala su dešavanja u vezi sa pregovorima između SAD-a i Irana o nuklearnom programu. U četvrtak je održan treći krug indirektnih pregovora. Uprkos određenom napretku, višesatni razgovori su okončani bez konkretnog rezultata koji bi umanjio rizik od mogućih američkih napada. Pored toga, američka ambasada u Jerusalemu odobrila je administrativnom osoblju povlačenje iz Izraela, navodeći sigurnosne rizike kao razlog. Sve navedeno doprinijelo je rastu tražnje za zlatom kao sigurnim utočištem za investitore.

NAFTA



Cijena nafte je u ovoj nedelji porasla sa \$71,01 na \$73,91 za barel. Na početku nedelje tržište je reagovalo na raniju izjavu predsjednika Trampa da SAD razmatra vojni napad na Iran, što je podstaklo rast cijene nafte. Tramp je naknadno izjavio da preferira diplomatsko rešenje, ali je upozorio da će uslijediti posljedice ukoliko dogovor ne bude postignut. U nastavku nedelje cijena je pokazivala znakove slabljenja. Podaci o zaliham nafte u SAD-u, kao i bliženje narednog kruga pregovora između SAD-a i Irana, uticali su na ovakvo kretanje. Prema podacima Američkog instituta za naftu (API) zalihe su porasle za 11.4 miliona barela u nedelji koja je prethodila izvještajnom periodu, dok su podaci Američke administracije za energetske informacije (EIA) pokazali rast od 15.99 miliona barela. Međutim, od četvrtka poslijepodne cijena je ponovo rasla, pa je na kraju nedelje dostigla 8-mjesečni maksimum. Pregovori između SAD-a i Irana završeni su bez konkretnog dogovora. Iako je ostavljen prostor za njihov nastavak, porasla je zabrinutost zbog potencijalnih poremećaja u snabdijevanju, što povećava rizik za globalno energetske tržište.

Odricanje od odgovornosti (Disclaimer) Navedeni pregled kretanja zasnovan je na eksternim izvorima i ne sadrži bilo kakve komentare, procjene i stavove CBCG. CBCG ne može garantovati njihovu tačnost i ne snosi odgovornost za direktnu ili indirektnu štetu koja može nastupiti kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija, materijala ili sadržaja, ili za posljedice odluka donesenih na osnovu njih.